



**GLAVNA SLUŽBA
ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA
REPUBLIKE SRPSKE**

Republika Srpska
78000 Banja Luka
Vladike Platona bb
Tel: +387(0)51/493-555
Faks: +387(0)51/493-556
e-mail: revizija@gsr-rs.org

**Izveštaj o provedenoj finansijskoj reviziji
Grada Derventa
za period 01.01-31.12.2024. godine**

Broj: RV058-25

Banja Luka, 26.11.2025. godine

SADRŽAJ

I	IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA	1
	Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja	1
II	IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA	3
	Izvještaj o reviziji usklađenosti.....	3
III	REZIME DATIH PREPORUKA.....	5
IV	KRITERIJUMI ZA REVIZIJU USKLAĐENOSTI.....	6
V	IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI)	7
	1. Uvod	7
	2. Provođenje preporuka iz prethodnog izvještaja	7
	3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola	8
	4. Nabavke.....	10
	5. Priprema i donošenje budžeta	10
	6. Finansijski izvještaji	11
	6.1. Izvještaj o izvršenju budžeta.....	11
	6.1.1. Prihodi i primici.....	12
	6.1.2. Rashodi i izdaci	14
	6.1.3. Budžetski suficit/deficit.....	19
	6.1.4. Neto finansiranje.....	20
	6.1.5. Razlika u finansiranju	20
	6.1.6. Izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima	20
	6.2. Bilans uspjeha	20
	6.2.1. Prihodi.....	20
	6.2.2. Rashodi.....	21
	6.2.3. Finansijski rezultat.....	22
	6.3. Bilans stanja	22
	6.3.1. Aktiva	22
	6.3.2. Pasiva.....	26
	6.3.3. Vanbilansna evidencija.....	28
	6.4. Bilans novčanih tokova	29
	6.5. Vremenska neograničenost poslovanja.....	29
	6.6. Potencijalna imovina i potencijalne obaveze	29
	6.7. Napomene uz finansijske izvještaje	30

I IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja

Mišljenje

Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Grada Derventa koji obuhvataju: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2024. godine; Konsolidovani bilans uspjeha, Konsolidovani izvještaj o promjenama neto imovine, Konsolidovani bilans novčanih tokova, Konsolidovani periodični izvještaj o izvršenju budžeta na računovodstvenom fondu 01 i Konsolidovani periodični izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima, za godinu koja se završava na taj dan. Revizijom smo obuhvatili pregled značajnih transakcija, objašnjavajućih napomena uz finansijske izvještaje i primjenu računovodstvenih politika u revidiranom periodu.

Po našem mišljenju, Konsolidovani finansijski izvještaji Grada Derventa, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2024. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor.

Osnov za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske i relevantnim ISSAI standardima revizije 2200-2810. Naša odgovornost za provođenje revizije detaljnije je opisana u pasusu „Odgovornost revizora“. Reviziju smo proveli u skladu sa ISSAI 130 - Etički kodeks, ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti i nezavisni smo u odnosu na subjekta revizije.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi, s obzirom na propisani okvir finansijskog izvještavanja dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnov za naše mišljenje o finansijskom stanju imovine, obaveza i izvora i izvršenju budžeta.

Vremenska neograničenost poslovanja

U Napomenama uz Konsolidovani finansijski izvještaji Grada Derventa za godinu koja se završava na dan 31.12.2024. godine su objelodanjena pitanja vezana za nastavak poslovanja u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja su ona pitanja koja su po našem profesionalnom mišljenju bila najznačajnija u vršenju revizije Konsolidovanih finansijskih izvještaja Grada Derventa za godinu koja se završava na dan 31.12.2024. godine. Ova pitanja smo razmotrili u okviru revizije tih finansijskih izvještaja kao cjeline i nema drugih pitanja koja treba objaviti u Izvještaju o reviziji.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Gradonačelnik je odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed prevare i greške; odgovarajuća objelodanjivanja relevantnih informacija u napomenama uz finansijske izvještaje; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena koje su primjerene datim okolnostima i nadzor nad procesom izvještavanja. Pri izradi finansijskih izvještaja rukovodstvo je odgovorno da procijeni stalnost poslovanja i da objelodani pitanja vezana za vremensku neograničenost poslovanja.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da steknemo razumno uvjerenje o tome da finansijski izvještaji, kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze uzrokovane prevareom ili greškom, kao i da sačinimo i objavimo revizijski izvještaj, koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjerenje predstavlja visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija, koja je izvršena u skladu sa ISSAI standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze kada oni postoje.

Pogrešni iskazi mogu nastati kao posljedica prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako, pojedinačno ili zajedno, mogu uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu finansijskih izvještaja.

Zbog činjenice da se revizija provodi provjerom na bazi uzorka i da u sistemu internih kontrola i računovodstvenom sistemu postoje inherentna ograničenja, postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške ostanu neotkrivene.

Revizija uključuje provođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanivanjima datim u finansijskim izvještajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizijskom prosuđivanju i profesionalnom skepticizmu, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed prevare i greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika utemeljenih na vremenskoj neograničenosti poslovanja i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Izjavljujemo da smo postupili u skladu sa relevantnim etičkim zahtjevima u vezi sa nezavisnošću. Ostvarili smo komunikaciju sa odgovornim licima subjekta revizije u vezi sa planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije, ključnim revizijskim pitanjima i drugim važnim pitanjima i značajnim nalazima revizije, uključujući značajne nedostatke u sistemu internih kontrola koji se mogu identifikovati tokom revizije.

Banja Luka, 26.11.2025. godine

Glavni revizor

Božana Trninić, s.r.

II IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA

Izvještaj o reviziji usklađenosti

Mišljenje

Uz reviziju Konsolidovanih finansijskih izvještaja Grada Derventa za 2024. godinu, izvršili smo reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

Po našem mišljenju, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u Konsolidovanim finansijskim izvještajima Grada Derventa za 2024. godinu su, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Osnov za mišljenje

Reviziju usklađenosti smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske i ISSAI 4000 – Standard za reviziju usklađenosti.

Vjerujemo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnov za naše mišljenje o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa propisima kojima su regulisane.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezervu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na navedeno pod tačkom 3. ovog Izvještaja:

Odlukom Vlade Republike Srpske o primjeni odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske produžena je primjena odredbi navedenog kolektivnog ugovora, koja je osporena Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. Nakon toga nije zaključen Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, a Grad Derventa je plate i naknade zaposlenih obračunavao u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa.

Obračun ličnih primanja zaposlenima u JU Sportski centar Derventa i JU Turistička organizacija grada Derventa vršen je prema pojedinačnim pravilnicima o obračunu i isplati plata i drugih ličnih primanja zaposlenima koji se zasnivaju na Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa. Ostale naknade povodom određenih praznika definisane članom 10. stav (1) tačka 10. Pravilnika o obračunu i isplati plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u JU Sportski centar Derventa i članom 10. stav (1) tačka 11. Pravilnika o obračunu i isplati plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u JU Turistička organizacija grada Derventa nisu predviđene Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa.

Skupština grada Derventa nije, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi, donijela interna akta za izbor korisnika i način raspodjele sredstava granta humanitarnim, sportskim i omladinskim, etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima, te organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom, organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačke djelatnosti, kulture i informacija i ostalim neprofitnim subjektima, a dodjela istih je vršena na osnovu pravilnika o kriterijumima i načinima raspodjele sredstava krajnjim korisnicima i pojedinačnih zaključaka, koje je donio gradonačelnik Grada Derventa.

Odgovornost rukovodstva za usklađenost

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, gradonačelnik je takođe odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti

Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima, naša odgovornost podrazumijeva i izražavanje mišljenja o tome da li su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane. Odgovornost revizora uključuje obavljanje procedura kako bi pribavili revizijske dokaze o tome da li je poslovanje Grada Derventa obuhvaćeno prema definisanim kriterijumima, usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. Procedure podrazumijevaju procjenu rizika od značajnih neusklađenosti sa zakonima i propisima koji regulišu poslovanje Grada Derventa.

Banja Luka, 26.11.2025. godine

Glavni revizor

Božana Trninić, s.r.

III REZIME DATIH PREPORUKA

Preporuke vezane za finansijske izvještaje

Preporučuje se gradonačelniku da obezbijedi da se:

- 1) na pozicijama vanbilansne aktive i pasive vrši evidentiranje datih sredstava obezbjeđenja za primljene kredite u skladu sa članom 92. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

Preporuke vezane za usklađenost

Preporučuje se direktoru JU Centar za kulturu Derventa da obezbijedi da se:

- 2) obračun ličnih primanja vrši u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

IV KRITERIJUMI ZA REVIZIJU USKLAĐENOSTI

- Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj
- Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske
- Uputstvo o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
- Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
- Odluka o usvajanju budžeta Grada Derventa za 2024. godinu i Odluka o izvršenju budžeta Grada Derventa za 2024. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta grada Derventa-Rebalansa za 2024. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta grada Derventa-Rebalansa za 2024. godinu
- Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske
- Zakon o trezoru
- Zakon o lokalnoj samoupravi
- Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave
- Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
- Zakon o radu, članovi 39. i 205.
- Zakon o doprinosima
- Zakon o porezu na dohodak, Glava I-IV, VI, X, XII i XIII
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, član 26. i 27.
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o komunalnim djelatnostima, članovi 6-12.
- Zakon o porezu na nepokretnosti
- Zakon o šumama, članovi 87-98.
- Zakon o vodama, članovi 188-195
- Zakon o koncesijama, član 32.
- Zakon o administrativnim taksama
- Zakon o komunalnim taksama
- Zakon o sistemu javnih službi, članovi 16. i 18.
- Zakon o socijalnoj zaštiti
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
- Zakon o uređenju i građenju, članovi 73-82.
- Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, članovi 59-72.
- Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi
- Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske
- Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa
- Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva Republike Srpske
- Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske
- Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske
- Interni pravilnici Gradske uprave Grada Derventa i nižih budžetskih korisnika

V IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI)

1. Uvod

Grad Derventa (u daljem tekstu: Grad) je smješten na sjevernom dijelu Republike Srpske i prostire se na površini od 517 km² na kojoj živi 25.922 prema popisu stanovništva iz 2013. godine. Područje Grada obuhvata 57 naseljenih mjesta administrativno podijeljenih u 42 mjesne zajednice.

Grad ostvaruje svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), Zakonom o Gradu Derventa („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 15/21), Statutom grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 61/21) i drugim važećim propisima, kojima su utvrđena područja odgovornosti, nadležnosti organa i načina finansiranja Grada. Organi Grada su Skupština grada Derventa i gradonačelnik. Skupština grada Derventa (u daljem tekstu: Skupština grada) je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politika Grada, koju čini 29 odbornika. Gradonačelnik je nosilac izvršne vlasti, koji zastupa i predstavlja Grad, rukovodi Gradskom upravom i odgovoran je za njen rad.

Odlukom o razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2024. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 93/23), Grad Derventa je svrstan u razvijene jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Konsolidovane godišnje finansijske izvještaje Grada čine finansijski izvještaji Gradske uprave i nižih budžetskih korisnika koji su u sastavu GKT Grada i to Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Derventa (u daljem tekstu: JZU Dom zdravlja), Javna predškolska ustanova „Trol“ Derventa (u daljem tekstu: JPU Trol), Javna ustanova Centar za socijalni rad Derventa (u daljem tekstu: JU Centar za socijalni rad), Javna ustanova Centar za kulturu Derventa (u daljem tekstu: JU Centar za kulturu), Javna ustanova Sportski centar Derventa (u daljem tekstu: JU Sportski centar), Javna ustanova Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa (u daljem tekstu: JU SŠC „Mihajlo Pupin“), Javna ustanova Stručna i tehnička škola Derventa (u daljem tekstu: JU Stručna i tehnička škola), Javna ustanova Narodna biblioteka „Branko Radičević“ Derventa (u daljem tekstu: JU Narodna biblioteka) i Javna ustanova Turistička organizacija grada Derventa (u daljem tekstu: JU Turistička organizacija).

Entiteti javnog sektora koji se nalaze pod kontrolom Grada i koji su uključeni u Konsolidovani Bilans stanja na dan 31.12.2024. godine su Javno preduzeće „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa (u daljem tekstu: JP Derventski list i Radio Derventa), Javna ustanova Gerontološki centar Derventa (u daljem tekstu: JU Gerontološki centar) i Javno preduzeće „Komunalac“ a.d. Derventa (u daljem tekstu: JP „Komunalac“).

Sredstva za rad Grada obzbijedena su iz poreskih i neporeskih prihoda, grantova, transfera između različitih jedinica vlasti, primitaka od nefinansijske imovine, primitaka od finansijske imovine i ostalih primitaka. Finansijske transakcije se vrše u sistemu Jedinственог računa trezora Grada i evidentiraju se u Glavnoj knjizi trezora Grada (u daljem tekstu: GKT Grada).

Revizijom Konsolidovanih finansijskih izvještaja Grada nije uključena JU Narodna biblioteka „Branko Radičević“ Derventa, jer je ista predmet posebne finansijske revizije.

Na dostavljeni Nacrt izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji Grad nije imao primjedbi.

Preporuke date u ovom izvještaju, u cilju njihovog naglašavanja, boldovane su i pisane italic slovima.

2. Provođenje preporuka iz prethodnog izvještaja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provela je finansijsku reviziju Grada za 2021. godinu i sačinila izvještaj u kome je data jedna preporuka za finansijske izvještaje i jedna preporuka za usklađenost.

Grad je dostavio odgovor o preduzetim radnjama na prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizijskom izvještaju broj RV059-22 od 03.08.2022. godine u skladu sa članom 21. stav (3) Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 98/05 i 20/14).

Date preporuke za finansijske izvještaje i usklađenost su provedene.

3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola

Gradska uprava je uspostavljena Odlukom o osnivanju Gradske uprave grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 7/21) kojom je utvrđena struktura, unutrašnja organizacija i djelokrug rada Gradske uprave.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 5/23, 13/23, 16/23, 17/23, 6/24 i 13/24) definisana su područja nadležnosti i odgovornosti izvršnog organa, unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, organizacione jedinice, njihov djelokrug rada i značajna pitanja za funkcionisanje Gradske uprave. Skupština grada je donijela poseban Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 13/23) u skladu sa članom 95. stav (2) Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/19). Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi i Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Derventa sistematizovano je 99 radnih mjesta sa 129 izvršilaca.

U Gradskoj upravi na dan 31.12.2024. godine bilo je angažovano ukupno 109 izvršilaca i to tri imenovana lica (gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Skupštine grada), 87 izvršilaca na neodređeno vrijeme i jedan pripravnik, a u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Derventa 17 izvršilaca na neodređeno vrijeme i jedan na određeno vrijeme.

Na dan 31.12.2024. godine u Gradu je bilo angažovano ukupno 317 izvršilaca i to u Gradskoj upravi 109 izvršilaca i kod nižih budžetskih jedinica 208 izvršilaca (JZU Dom zdravlja 129 izvršilaca, JPU Trol 41 izvršilac, JU Centar za socijalni rad 13 izvršilaca, JU Centar za kulturu 9 izvršilaca, JU Sportski centar 12 izvršilaca i JU Turistička organizacija 4 izvršioca).

Skupština grada je imenovala direktore i članove upravnih odbora javnih ustanova uz prethodno provedene postupke javne konkurencije na period od četiri godine u skladu sa Zakonom o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ 68/07, 109/12 i 44/16). Sekretar Skupštine grada i načelnici odjeljenja u Gradskoj upravi imenovani su rješenjima o imenovanjima vršilaca dužnosti na period od 90 dana („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 16/24), a nakon provedenih procedura javnog konkursa navedena lica su rješenjima od 05.03.2025. godine imenovana na period trajanja mandata saziva Skupštine grada („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 4/25).

Odlukom Vlade Republike Srpske o primjeni odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/21 i 69/21) produžena je primjena odredbi navedenog kolektivnog ugovora, koja je osporena Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/23). Nakon toga nije zaključen novi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, a Grad Derventa je plate i naknade zaposlenih obračunavao u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 4/22, 11/22 i 18/22).

Obračun ličnih primanja zaposlenima u JZU Dom zdravlja vršen je prema Pojedinačnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u JZU Dom zdravlja Derventa usaglašenim sa Posenim kolektivnim ugovorom za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 2/22), zaposlenima u JPU Trol prema Kolektivnom ugovoru

za zaposlene u JPU „Trol“ Derventa usaglašenim sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 82/22) i zaposlenima u JU Centar za socijalni rad prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Derventa usaglašenim sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti socijalne zaštite („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 69/21 i 33/22).

Obračun ličnih primanja zaposlenima u JU Centar za kulturu vršen je prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj upravi, što nije u skladu sa članom 2. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

Obračun ličnih primanja zaposlenima JU Sportski centar i JU Turistička organizacija vršen je prema pojedinačnim pravilnicima o obračunu i isplati plata i drugih ličnih primanja zaposlenima koji se zasnivaju na Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa.

Ostale naknade povodom određenih praznika definisane članom 10. stav (1) tačka 10. Pravilnika o obračunu i isplati plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u JU Sportski centar Derventa i članom 10. stav (1) tačka 11. Pravilnika o obračunu i isplati plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u JU Turistička organizacija grada Derventa nisu predviđene Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa. Navedeni budžetski korisnici nisu vršili odobravanje ostalih naknada povodom određenih praznika tokom 2024. godine.

Gradska uprava je uspostavila Jedinicu za internu reviziju (rukovodilac i interni revizor) koja je funkcionalno i organizaciono odvojena od drugih organizacionih jedinica u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/16), koja je izvršila interne revizije prema usvojenom Godišnjem planu za 2024. godinu. Na osnovu uspostavljenog registra preporuka po revidiranom periodu i statusu preporuka po subjektu interne revizije, obezbijeđen je monitoring na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti po datim preporukama.

Grad je provodio aktivnosti u procesu uspostavljanja, razvoja i sprovođenja sistema internih finansijskih kontrola u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/16) i Uputstvom o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 99/17). Grad je sačinio godišnji izvještaj elektronskim popunjavanjem obrasca Izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2024. godinu sa priložima. Niži budžetski korisnici, takođe su provodili aktivnosti u procesu uspostavljanja, razvoja i sprovođenja sistema internih finansijskih kontrola u skladu sa navedenim propisima, te sačinili godišnje izvještaje elektronskim popunjavanjem obrasca Izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2024. godinu sa priložima.

U skladu sa Odlukom o popisu i formiranju komisija za popis i rješenjima o imenovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, izvršen je popis i evidentiranje rezultata popisa imovine i obaveza u Gradskoj upravi i kod nižih budžetskih korisnika. Revizijskim ispitivanjima provođenja istog nisu utvrđene neusklađenosti sa odredbama Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 45/16 i 113/21).

Osim navedenog u ovoj tački i pod tačkom 6.3.3. izvještaja, revizija nije utvrdila druge nedostatke sistema internih kontrola čime su stvorene pretpostavke za funkcionisanje istih na način da obezbijede istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa važećim zakonima i drugim propisima.

Preporučuje se direktoru JU Centar za kulturu Derventa da obezbijedi da se obračun ličnih primanja vrši u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

4. Nabavke

Planom javnih nabavki sa izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu, procijenjena vrijednost predviđenih javnih nabavki iznosila je 6.178.842 KM bez poreza na dodatu vrijednost i to za nabavku radova (3.694.371 KM), roba (1.261.397 KM) i usluga (1.223.074 KM).

Prema Izvještaju o realizaciji javnih nabavki u 2024. godini, ugovorene su nabavke u ukupnoj vrijednosti od 10.287.850 KM i to putem 41 otvorenog postupka (9.617.546 KM), 238 direktnih postupaka (246.718 KM), 51 konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (314.357 KM), 12 pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja o nabavci (91.033 KM) i četiri postupka za usluge iz Aneksa 2 dio B (18.195 KM).

Revizijom je obuhvaćeno šest postupaka javnih nabavki ukupne ugovorene vrijednosti od 3.220.544 KM odnosno 31% od ukupno realizovanih nabavki u 2024. godini i to izgradnja i rekonstrukcija ulica i puteva (1.355.953 KM), asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva - izgradnja i sanacija putne infrastrukture (704.604 KM), izgradnja kanalizacije u ulici Stevana Sindelića u Novom naselju (627.179 KM), izgradnja i sanacija ulica, trotoara i pročišćavanje potoka i kanala (521.359 KM), izmjena dijela regulacionog plana "Centar zapad" (2.950 KM) i nabavka geodetskih usluga (8.500 KM).

Takođe, ispitani su provedeni otvoreni postupci u JZU Dom zdravlja za nabavku reagenasa za biohemijski analizator RX Imola (108.754 KM podijeljen na 11 lotova) i nabavku digitalnog mamografskog uređaja sa programom za pohranjivanje digitalnih mamografskih slika (300.000 KM) i u JPU Trol za nabavku raznih prehrambenih proizvoda (49.102 KM).

Kod javnih nabavki obuhvaćenih revizijskim ispitivanjima nisu utvrđene neusklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama.

5. Priprema i donošenje budžeta

Skupština grada je donijela Odluku o usvajanju budžeta Grada Derventa za 2024. godinu i Odluku o izvršenju budžeta Grada Derventa za 2024. godinu u iznosu od 24.481.000 KM („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 19/23), te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta grada Derventa-Rebalansa za 2024. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta grada Derventa-Rebalansa za 2024. godinu u iznosu od 32.341.000 KM („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 11/24).

Rebalansom budžeta planirani su poreski prihodi (13.432.000 KM), neporeski prihodi (8.415.000 KM), grantovi (430.500 KM), transferi između ili unutar jedinica vlasti (6.476.000 KM), primici za nefinansijsku imovinu (764.500 KM), primici od finansijske imovine (58.000 KM), ostali primici (319.000 KM) i neutrošena sredstva iz ranijeg perioda (2.146.000 KM) i neraspoređeni suficit iz 2023. godine (1.486.202 KM) prema Odluci o raspodjeli utvrđenog suficita („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 7/24).

Budžetski rashodi i izdaci odobreni su za rashode za lična primanja (10.093.300 KM), rashode po osnovu korišćenja roba i usluga (4.313.468 KM), rashode finansiranja (86.000 KM), subvencije (495.000 KM), grantove (1.608.500 KM), doznake na ime socijalne pomoći (3.467.810 KM), rashode finansiranja, druge finansijske troškove i rashode transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti (53.940 KM), rashode po sudskim rješenjima (60.000 KM), transfere između različitih jedinica vlasti (47.850 KM), budžetsku rezervu (52.000 KM), izdatke za nefinansijsku imovinu (11.272.132 KM), izdatke za otplatu dugova (430.500 KM) i ostale izdatke (360.500 KM)

Nakon usvajanja rebalansa, a u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta Grada Derventa za 2024. godinu izvršene su 122 dozvoljene realokacije unutar budžetskih korisnika u iznosu od 740.646 KM i osam dozvoljenih realokacija između budžetskih korisnika u iznosu od 128.321 KM.

Revizijom nisu utvrđene neusklađenosti u odnosu na regulativu koja propisuje proces pripreme i donošenja budžeta.

6. Finansijski izvještaji

Grad je sačinio Konsolidovane finansijske izvještaje za korisnike budžeta Grada za 2024. godinu u skladu sa članom 26. Pravilnika o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 15/17 i 17/22) i obrasce konsolidovanih finansijskih izvještaja sa Napomenama dostavio Minisarstvu finansija Republike Srpske u elektronskoj i materijalnoj formi skladu sa članom 49. stav (6) pomenutog pravilnika.

Prilikom izrade Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Grad je izvršio konsolidaciju entiteta pod kontrolom ili značajnim uticajem i to JP Derventski list i Radio Derventa, JU Gerontološki centar i JP „Komunalac“ a.d. Derventa, dodavanjem njihove neto imovine/kapitala u Konsolidovani Bilans stanja Grada u skladu sa članom 123. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/17 i 118/18).

Sačinjavanjem Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Grad je izvršio ispravku materijalno značajnih grešaka u skladu sa Kriterijumima materijalnosti i proceduri ispravke grešaka iz prethodnog perioda donesenim od strane Ministarstva finansija Republike Srpske. Korekcije su izvršene u Bilansu stanja u koloni „prethodna godina“ na poziciji zemljišta i finansijskog rezultata ranijih godina za naknadno utvrđenu vrijednost zemljišta u procesu izlaganja iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 78.758 KM.

6.1. Izvještaj o izvršenju budžeta

Izvršenje budžeta Grada za period 01.01-31.12.2024. godine, iskazano je u obrascu Periodični izvještaj o izvršenju budžeta na računovodstvenom fondu 01 (u daljem tekstu: PIB 01) i u obrascu Periodični izvještaj o izvršenju budžeta po računovodstvenim fondovima (u daljem tekstu: PIF).

U obrascu PIB 01 iskazani su budžetski prihodi i primici u iznosu od 31.443.302 KM što je za 4% više u odnosu na rebalansom odobreni budžetski okvir, a budžetski rashodi i izdaci u iznosu od 31.115.869 KM, što je za 4% niže od rebalansa budžeta.

U obrascu PIF na fondu 01 i fondu 05 iskazani su prihodi i primici u iznosu od 31.413.353 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 32.430.920 KM. Na fondu 05 iskazana su budžetska sredstva (transferi od drugih jedinica vlasti) u iznosu od 3.117 KM i izdaci u okviru Projekta izgradnje cjevovoda Bilića vrelo (3.117 KM) finansirani sredstvima Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske i izdaci za oročena novčana sredstva kod poslovnih banaka (1.345.000 KM).

U obrascima PIB 01 i PIF pozicija Raspodjela suficita iz ranijih godina iskazana je u iznosu od 2.082.684 KM koju čine suficit iz 2023. godine (1.433.331 KM), suficit iz 2022. godine (55.885 KM) i neutrošena namjenska sredstva (593.468 KM) sačinjena na osnovu analize neraspoređenog suficita i namjenskih neutrošenih sredstava za 2024. godinu uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske od 13.05.2024. godine.

Skupština Grada na sjednici održanoj dana 29.05.2025. godine donijela je Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta grada Derventa za 2024. godinu („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 11/25).

6.1.1. Prihodi i primici

Prihodi i primici iskazani su u ukupnom iznosu od 31.413.353 KM i to na fondu 01 u iznosu od 31.443.302 KM (prihodi 30.757.867 KM i primici 685.435 KM) i fondu 05 u iznosu od 3.117 KM (transferi od entiteta). U postupku konsolidacije, na fondu 01 izvršena je eliminacija prihoda unutar iste jedinice vlasti (22.169 KM) i primitaka unutar iste jedinice vlasti (10.897 KM).

6.1.1.1. Prihodi

Ukupni prihodi nakon eliminacije iskazani su u iznosu 30.738.815 KM, a čine ih prihodi na fondu 01 (30.735.698) i na fondu 05 (3.117 KM).

Poreski prihodi iskazani u iznosu od 15.083.178 KM najvećim dijelom se odnose na poreze na lična primanja (1.308.250 KM), prihode od samostalne djelatnosti (271.694 KM), poreze na imovinu i nepokretnosti (647.074 KM), indirektno poreze doznačene od UIO BiH (12.720.009 KM) i poreze na dobitke od igara na sreću (136.130 KM).

Poreze na imovinu i nepokretnosti Grad ostvaruje u skladu sa Odlukom o visini stope poreza na nepokretnosti na području Grada Derventa za 2024. godinu i Odlukom o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području grada Derventa za 2024. godinu ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 19/23).

Neporeski prihodi iskazani u iznosu od 8.606.723 KM odnose se na prihode od zakupa i rente (933.717 KM), administrativne naknade i takse (204.703 KM), komunalne naknade i takse (117.251 KM), naknade po raznim osnovama (1.497.588 KM), prihodi od pružanja javnih usluga (5.707.195 KM), novčane kazne (1.612 KM) i ostali neporeski prihodi (144.657 KM).

Prihodi od zakupa i rente odnose se na prihode od davanja u zakup objekata grada (309.070 KM), prihode od zemljišne rente (613.955 KM) i prihode od zakupnine zemljišta u svojini Republike (10.692 KM).

Prihode od zakupa Gradska uprava je ostvarila od izdavanja u zakup poslovnih prostora, garaža, parkinga, kao i stambenih jedinica (103.475 KM) prema Odluci o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja i zakupa putnog zemljišta za bazne stanice prema Odluci o visini naknade za korišćenje putnog zemljišta za polaganje infratrakturnih vodova i baznih stanica („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 14/21). Prihode od zakupa su ostvarili JU Sportski centar od zakupa dvorane prema Cjenovniku usluga JU Sportski centar Derventa (120.816 KM), JU Kulturni centar od zakupa prostora za organizovanje kulturnih, naučnih, svečanih događaja prema Odluci o cjenovniku korišćenja prostorija i opreme JU Centra za kulturu (16.398 KM) i JZU Dom zdravlja od zakupa poslovnih prostorija i prostora za bazne stanice telekomunikacionih preduzeća (42.246 KM).

Prihodi od zemljišne rente odnose se na prihode po izdatim rješenjima o utvrđivanju naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente prema Odluci o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Derventa u 2024. godini ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 2/24), kao uslova za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju objekta u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13, 106/15 i 3/16).

Administrativne naknade i takse ostvarene su u skladu sa Odlukom o gradskim administrativnim taksama sa Tarifama gradskih administrativnih taksi ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 10/21 i 8/25).

Komunalne naknade i takse najvećim dijelom čine komunalne takse na firmu (14.009 KM), za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe (16.391 KM), za korišćenje reklamnih panoa (57.515 KM), boravišna taksa (9.652 KM) i komunalne takse na ostale predmete taksiranja (19.034 KM) ostvarene su prema Odluci o

komunalnim taksama sa Tarifama komunalnih taksi ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 2/18, 13/18, 2/19, 10/20, 6/21, 24/21, 2/22, 18/22 i 18/22).

Naknade po raznim osnovama najvećim dijelom se odnose na naknade za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta (345.828 KM), naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (45.510 KM), naknade za šume (61.544 KM), naknade za vode (123.749 KM), naknade za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa (713.140 KM), naknade za izvađeni materijal iz vodotoka (4.421 KM), sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara (161.404 KM) i koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa (40.938 KM).

Na osnovu prihoda od naknada po raznim osnovama, Skupština grada je donijela Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2024. godini, Program korišćenja sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za 2024. godinu, Program zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godine, Plan godišnjeg utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2024. godini, Plan korišćenja sredstava ostvarenih od koncesionih naknada za 2024. godinu i Odluku o korišćenju sredstava naplaćenih od naknada po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno. Gradska uprava je sačinila pojedinačne izvještaje o utrošku namjenskih sredstava po vrstama, koji su zaključcima usvojeni od strane Skupštine grada.

Prihodi od pružanja javnih usluga najvećim dijelom se odnose na prihode od pružanja usluga zdravstvenih ustanova (612.227 KM), prihode zdravstvenih ustanova od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (4.614.041 KM) i vlastite prihode budžetskih korisnika Grada (477.623 KM).

Prihode od zdravstvenih ustanova ostvaruje JZU Dom zdravlja, a čine ih prihodi od participacije (162.288 KM), prihodi od neosiguranih lica (362.229 KM) i prihodi od komercijalnih zdravstvenih usluga (87.710 KM), a prihode zdravstvenih ustanova od Fonda zdravstvenog osiguranja čine prihodi od pružanja ambulantnih usluga (3.971.299 KM), izrade medicinskih sredstava, ortopedskih i drugih pomagala (75.838 KM), konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite (414.917 KM), usluga ino osiguranicima (85.917 KM) i sanitetskog prevoza (66.070 KM).

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika Grada odnose se na vlastite prihode JPU Trol (359.715 KM), JU Sportski centar (35.010 KM), JU Centra za socijalni rad (22.970 KM), JU Stručne i tehničke škole (21.735 KM), JU SŠC „Mihajlo Pupin“ (20.207 KM), JZU Doma zdravlja (13.391 KM), JU Narodne biblioteke (2.335 KM) i Vatrogasne jedinice (2.261 KM).

Ostali neporeski prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od naknade za legalizaciju objekata (124.248 KM), uplate privrednika za regulacione planove (10.123 KM) i zatezne kamate po osnovu komunalne naknade (7.474 KM).

Grantovi iskazani u iznosu od 486.622 KM se odnose na tekuće grantove u zemlji (13.722 KM) i kapitalne grantove u zemlji (472.900 KM).

Tekuće grantove u zemlji najvećim dijelom čine namjenska sredstva za izgradnju kompleksa Čardak (7.000 KM), uplate fizičkih lica za pomoć JZU Domu zdravlja za formiranje Centra za promociju zdravlja (4.232 KM).

Kapitalne grantove u zemlji čine učešća građana u izgradnji vodovoda i priključke na vodovod na području Grada Derventa (152.900 KM) prema članu 47. stav 4. Odluke o vodovodu i kanalizaciji („Službeni glasnik opštine Derventa“ broj 9/17 i 6/18), namjenska sredstva od Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za rekonstrukciju ulice Rabić (85.000 KM), ulice u Potočanima (85.000 KM), puta u Kuljenovcima (90.000 KM) i izgradnju kanalizacije u Omeragićima (50.000 KM) te kapitalni grant Ministarstva civilnih poslova BiH za sufinansiranje projekata u oblasti kulture u BiH dodijeljen JU Narodna biblioteka (10.000 KM).

Transferi između različitih jedinica vlasti iskazani u iznosu od 6.562.292 KM najvećim dijelom se odnose na transfer Ministarstva finansija Republike Srpske za sanaciju JU

Osnovne škole „Nikola Tesla“ Derventa (5.267.989 KM), transfere Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za socijalnu zaštitu (776.824 KM) i invalidnine (409.935 KM), transfere Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, podsticaj za razvoj ruralne infrastrukture (45.000 KM), transfer Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije za završetak izgradnje puta u Vrhovima (30.000 KM), transfere Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja (16.983 KM) i za predškolsko obrazovanje (8.167 KM).

6.1.1.2. Primici

Primici su iskazani u iznosu od 674.538 KM, a odnose se na primitke za nefinansijsku imovinu (300.750 KM), primitke od finansijske imovine (52.962 KM) i ostale primitke (320.826 KM).

Primici za nefinansijsku imovinu odnose se na primitke od prodaje zemljišta (235.350 KM), primitke od prodaje opreme JU Stručne i tehničke škole (6.699 KM) i primitke od zaliha robe u Kafe „Sport“ u JU Sportski centar (42.872 KM) i Kafe „Trg“ u JU Centar za kulturu (15.829 KM).

Primici od finansijske imovine odnose se na primitke od naplate zajmova datih javnim preduzećima (44.174 KM) i naplate zajmova datih fizičkim licima (8.788 KM) po osnovu naplate datog zajma JKP „Komunalac“ a.d. Derventa prema Sporazumu o naplati duga i naplate odštetnih zahtjeva iz radnog odnosa po pravosnažnim sudskim presudama (stipendije specijalizantima).

Ostali primici odnose se na primitke po osnovu izlaznog PDV-a koji se naplaćuje od kupca (73.916 KM), primitke od refundacija po osnovu porodijskog odsustva od fonda obaveznog socijalnog osiguranja (160.756 KM), primitke za naknade plata za vrijeme bolovanja koje se refundiraju od fonda obaveznog socijalnog osiguranja (86.154 KM).

6.1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci iskazani su u ukupnom iznosu od 32.430.920 KM i to na fondu 01 u iznosu od 31.115.869 KM (rashodi 19.419.668 KM i izdaci 11.696.201 KM) i fondu 05 u iznosu od 1.348.117 KM (izdaci za finansijsku imovinu 1.345.000 i nefinansijsku imovinu 3.117 KM). U postupku konsolidacije, na fondu 01 izvršena je eliminacija rashoda i izdataka u transakcijama razmjene unutar budžetskih korisnika u iznosu od 33.066 KM.

6.1.2.1. Rashodi

Ukupni rashodi nakon eliminacije iznose 19.386.602 KM, a čine ih rashodi za lična primanja, rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga, rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi, subvencije, grantovi, doznake na ime socijalne zaštite, rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi, rashodi po sudskim rješenjima i transferi između i unutar jedinica vlasti.

Rashodi za lična primanja zaposlenih iskazani u iznosu od 9.971.629 KM odnose se na rashode za bruto plate zaposlenih (8.290.350 KM), bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada (1.263.084 KM), rashode za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odustva i ostalih naknada plata (242.866 KM) i rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći-bruto (175.329 KM).

Rashodi za bruto plate zaposlenih odnose se na bruto plate funkcionerima, zaposlenima Gradske uprave i nižih budžetskih korisnika, a čine ih rashodi za osnovnu platu nakon oporezivanja (4.812.124 KM), porez na dohodak (291.148 KM), uvećanje osnovne plate po osnovu radnog staža (298.067 KM), rada noću (41.343 KM), tokom praznika (17.164 KM), dežurstva (44.141 KM), porez na dohodak na uvećanje osnovne plate (66.850 KM), terenskog rada (520 KM), otežane uslove rada (38.992 KM), po ostalim osnovama (90.398 KM) i zbirne doprinose (2.589.603 KM).

Obračun plata funkcionerima vršen je u skladu sa članom 4. Odluke Skupštine Grada o platama i drugim funkcionerima Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj

13/21), a osnovica je utvrđena u visini prosječne plate u Gradskoj upravi iz 2023. godine u iznosu od 1.410 KM.

Obračun plata zaposlenima Gradske uprave vršen je na osnovu koeficijenta propisanih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Derventa ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 4/22, 11/22 i 18/22) i cijenom rada od 130 KM u skladu sa Odlukom o utvrđivanju cijene rada ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/22).

Rashode za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada čine rashodi za naknade prevoza na posao i s posla (167.438 KM), toplog obroka (409.257 KM), regresa za godišnji odmor (209.000 KM), rashode za naknade za topli obrok i regres-porez na naknade (81.317 KM), jubilarne nagrade (49.683 KM), ostale nagrade (1.400 KM), naknade po osnovu nagrada-porez na naknade (6.516 KM) i zbirni doprinosi (339.473 KM).

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga iskazani su u iznosu od 3.968.433 KM, a čine ih rashodi po osnovu zakupa (23.112 KM), utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga (587.507 KM), rashodi za režijski materijal (143.720 KM), rashodi za materijal za posebne namjene (135.454 KM), rashodi za tekuće održavanje (552.499 KM), rashodi po osnovu putovanja i smještaja (100.727 KM), rashodi za stručne usluge (312.700 KM), rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine (832.836 KM) i ostali neklasifikovani rashodi (1.279.878 KM).

Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga odnose se na rashode po osnovu utroška energije (396.577 KM), komunalne usluge (84.337 KM), komunikacione usluge (98.245 KM) i rashode za usluge prevoza i premještaja (8.348 KM).

Rashodi za tekuće održavanje odnose se na rashode za tekuće održavanje zgrada (25.233 KM), ostalih građevinskih objekata (369.483 KM), opreme (79.672 KM) i rashode za ostalo tekuće održavanje (78.111 KM). Tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata najvećim dijelom čine tekući troškovi održavanja objekata drumskog saobraćaja (209.204 KM) i sportsko-rekreativnih terena, uređenih zelenih površina, parkova i trgova (156.725 KM).

Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine najvećim dijelom se odnose na rashode za usluge zimske službe (71.014 KM), čišćenja javnih površina (105.300 KM), utroška električne rasvjete na javnim površinama (411.974 KM), uređenja prostora (108.955 KM) i ostale usluge održavanja javnih površina (135.594 KM).

Ostali neklasifikovani rashodi odnose se na rashode za stručno usavršavanje zaposlenih (10.537 KM), bruto naknade za rad van radnog odnosa (802.124 KM), reprezentaciju (199.557 KM), rashode po osnovu poreza, doprinosa i neporeskih naknada na teret poslodavca (58.168 KM) i ostale nepomenute rashode (209.491 KM).

Rashode za bruto naknade van radnog odnosa čine rashodi za bruto naknade volonterima, učenicima i studentima (4.255 KM), članovima upravnih i nadzornih odbora (62.094 KM), komisija i radnih grupa (156.904 KM), gradskim odbornicima (292.242 KM), po ugovorima o djelu (122.865 KM), za privremene i povremene poslove (4.864 KM) i ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa (158.900 KM).

Rashodi za bruto naknade članovima upravnih i nadzornih odbora odnose se na naknade prema Odluci o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Derventa ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 12/22).

Rashodi za bruto naknade članovima komisija i radnih grupa odnose se na bruto naknade članovima Gradske izborne komisije u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Gradske izborne komisije Derventa za 2024. godinu ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 19/23 i 18/24).

Rashodi za bruto naknade gradskim odbornicima, naknade članovima stalnih i povremenih skupštinskih komisija, odbora i drugih skupštinskih tijela odobrene su u skladu sa Odlukom

o visini odborničkog dodatka za vršenje odborničke dužnosti i visini naknade za rad radnih tijela Skupštine grada Derventa ("Službeni glasnik grada Derventa" broj 13/21 i 3/25).

Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iskazani u iznosu od 81.617 KM odnose se na rashode po osnovu kamata na primljene zajmove od poslovnih banaka.

Subvencije iskazane u iznosu od 473.494 KM najvećim dijelom se odnose na raspodjelu novčanih podsticaja prema Pravilniku o načinu i uslovima raspodjele novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela na području Grada Derventa za 2024. godinu. Subvencije su dodijeljene za sufinansiranje aktivnosti podrške tekućoj proizvodnji za stočarsku i biljnu proizvodnju (432.830 KM za 304 korisnika), podrške dugoročnom razvoju (26.897 KM za 11 korisnika za podizanje višegodišnjih zasada i nabavku opreme), korišćenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske (7.382 KM za 3 korisnika za poboljšanje plodnosti zemljišta putem kalcifikacije) i podsticanja organizovanih oblika poljoprivrednih proizvođača (4.000 KM za dva udruženja za učešće na sajmovima).

Grantovi su iskazani u iznosu od 1.475.642 KM, a čine ih tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji (1.133.742 KM), ostali tekući grantovi u zemlji (274.900 KM) i kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji (67.000 KM).

Tekuće grantove neprofitnim subjektima u zemlji čine tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima (42.047 KM), humanitarnim organizacijama i udruženjima (52.000 KM), sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima (563.981 KM), organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom (305.513 KM), organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačke djelatnosti, kulture i informacija (71.175 KM) i ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji (99.027 KM).

Tekući grantovi političkim organizacijama i udruženjima se odnose na dodjelu sredstava u skladu sa Odlukom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Grada Derventa za 2024. godinu („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 1/24 i 14/24), shodno članu 5. Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 65/08).

Tekući grantovi humanitarnim organizacijama i udruženjima u potpunosti se odnose na doznačena sredstava granta Crvenom krstu Derventa za tekuće poslovanje (40.000 KM) i akciju darivanja krvi (12.000 KM).

Tekući grantovi sportskim i omladinskim organizacijama i udruženjima dodijeljeni su na osnovu javnog poziva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava nevladinim organizacijama i sportskim klubovima sa područja Grada Derventa za 2024. godinu u skladu sa Pravilnikom o finansiranju u oblasti sporta na području Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 20/23) i Pravilnikom o finansiranju programa i projekata udruženja građana–NVO organizacija („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 17/23), koji je donesen od strane gradonačelnika.

Tekući grantovi organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom najvećim dijelom se odnose na dodjelu sredstava organizacijama i udruženjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite nakon provedenog postupka javnog poziva (83.000 KM), socijalno-humanitarnim udruženjima (88.000 KM), Udruženju penzionera Grada Derventa (70.000 KM za pomoć penzionerima) i ostalim udruženjima građana (36.300 KM) u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta organizacijama i udruženjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 08/21, 09/21 i 26/21), koji je donesen od strane gradonačelnika.

Tekući grantovi organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačke djelatnosti, kulture i informacija odobrene su zaključcima gradonačelnika na osnovu zahtijeva krajnjih korisnika (najvećim dijelom za pomoć u realizaciji projekata 51.247 KM, takmičenja

učenika osnovnih škola od 7.192 KM, pomoć osnovnom obrazovanju - nagrade od 5.320 KM i za prevoz učenika i dodjelu nagrada najboljim učenicima srednjih škola od 4.616 KM).

Ostali tekući grantovi neprofitnim subjektima u zemlji odobreni su na osnovu zahtjeva krajnjih korisnika sa kojima su zaključeni ugovori o sponzorstvu i donacijama u skladu sa Pravilnikom o sponzorstvu i donacijama („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 11/21), koji je donesen od strane gradonačelnika, a odnose se na finansiranje memorijalnih i vjerskih manifestacija (66.952 KM), manifestacija obrazovnog i kulturnog karaktera (22.494 KM) i sportskih i drugih manifestacija (9.481 KM).

Tekući grantovi javnim nefinansijskim subjektima u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačke djelatnosti, kulture, informacija, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite životne sredine i komunalne djelatnosti u potpunosti se odnose na sredstva granta Javnom preduzeću „Derventski list i radio Derventa“ d.o.o. Derventa, dodijeljena na osnovu objavljenog Javnog poziva za dodjelu sredstava javnim preduzećima i ustanovama i provedenih konkursnih postupaka.

Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji u potpunosti se odnose na sredstva kapitalnih grantova etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima dodijeljenih na osnovu objavljenog Javnog poziva za dodjelu sredstava kapitalnih grantova neprofitnim subjektima i provedenih konkursnih procedura prema Pravilniku o kriterijumima i postupku dodjele sredstava kapitalnih grantova neprofitnim subjektima u zemlji („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 11/21), koji je donesen od strane gradonačelnika.

Shodno navedenom Skupština grada Derventa nije, u skladu sa svojim nadležnostima propisanim članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi, donijela interna akta za izbor korisnika i način raspodjele sredstava granta humanitarnim, sportskim i omladinskim, etničkim i vjerskim organizacijama i udruženjima, te organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom, organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačke djelatnosti, kulture i informacija i ostalim neprofitnim subjektima.

Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova iskazane u iznosu od 3.335.198 KM odnose se na tekuće doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima) i pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane ustanova socijalne zaštite (2.145.395 KM) i doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Grada osim ustanova socijalne zaštite (1.189.803 KM).

Doznake korisnicima socijalne zaštite (štićenicima) i pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju od strane JU Centra za socijalni rad prema Zakonu o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 i 36/22) čine stalne novčane pomoći (173.215 KM), dodatak za pomoć i njegu drugog lica (1.380.032 KM), jednokratne pomoći i pomoći u naturi (13.701 KM), ostale tekuće doznake šticeenicima (26.763 KM), doznake ustanovama socijalne zaštite za smještaj šticeenika (500.502 KM), hraniteljskim porodicama za smještaj šticeenika (23.702 KM), pružaocima usluga socijalne zaštite porodicama palih boraca, RVI i civilnih žrtava rata (27.480 KM) i tekuće invalidnine (409.935 KM).

Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Grada osim ustanova socijalne zaštite čine tekuće pomoći porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata (77.801 KM) u skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 8/15), tekuće pomoći učenicima, studentima i pojedincima u oblasti nauke i kulture (401.268 KM) u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju troškova prevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 15/22), Pravilnikom o načinu i kriterijumima stipendiranja redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 17/22) i Odlukom o visini mjesečnog iznosa stipendije („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 2/24), tekuće pomoći porodici, djeci i mladima (201.671 KM) u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete („Službeni

glasnik grada Derventa“ broj 1/22), Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na naknadu dijela troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice na teritoriji Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 2/22) i Pravilnikom o dodjeli novčanih pomoći za podršku pronatalitetnoj politici („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 18/21 i 3/24), tekuće pomoći penzionerima i nezaposlenim licima (86.927 KM) u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 13/21) i ostale tekuće doznake građanima (12.200 KM).

Rashodi po sudskim rješenjima iskazani u iznosu od 41.024 KM odnose se na rashode po osnovu isplate glavnice (21.471 KM) i kamata (6.261 KM) po sudskim rješenjima, rashode po osnovu advokatskih i pravnih usluga (5.084 KM) i ostale rashode po sudskim rješenjima (8.208 KM).

Transferi između i unutar jedinica vlasti iskazani u iznosu od 32.080 KM odnose se na transfere entitetu (18.632 KM), transfere jedinicama lokalne samouprave (2.652 KM) i transfere fondovima obaveznog socijalnog osiguranja (10.796 KM).

6.1.2.2. Izdaci

Izdaci su iskazani u ukupnom iznosu od 13.044.318 KM i to na fondu 01 (11.696.201 KM) i fondu 05 (1.348.117 KM), a čine ih izdaci za nefinansijsku imovinu, izdaci za finansijsku imovinu, izdaci za otplatu dugova i ostali izdaci.

Izdaci za nefinansijsku imovinu su iskazani u iznosu od 10.902.780 KM (na fondu 01 od 10.899.663 KM i na fondu 05 od 3.117 KM), a čine ih izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata (3.104.322 KM), izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata (6.922.221 KM), izdaci za nabavku postrojenja i opreme (382.786 KM), izdaci za biološku imovinu (25.598 KM), izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (14.227 KM), izdaci za pribavljanje zemljišta (61.035 KM) i izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara, ambalaže i sl. (392.591 KM).

Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata najvećim dijelom se odnose na izdatke za kupovinu suvlasničkog dijela na objektu od privrednog društva „Poljoprivrednik“ d.o.o. Derventa uz pribavljenu saglasnost Pravobranilaštva Republike Srpske i odobrenju Skupštine grada (211.344 KM), izgradnju skladišta za pelet u JPU Trol (25.997 KM), izgradnju i pribavljanje puteva (1.187.749 KM), vanjskog osvjetljenja, trotoara i ograda (373.466 KM) i ostalih saobraćajnih objekata (247.882 KM), vodovoda i kanalizacije (960.718 KM), spomenika (6.000 KM), sportsko-rekreativnih terena, uređenih zelenih površina, parkova i trgova (65.909 KM) i ostalih objekata (8.792 KM).

Na kraju obračunskog perioda izvršeno je rezervisanje sredstava za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata u ukupnom iznosu od 311.519 KM (za asfaltiranje puteva, rekonstrukciju ulica i izgradnju javne rasvjete) i ostalih objekata u ukupnom iznosu od 514.495 KM (za izgradnju kanalizacije Novo naselje od 230.779 KM, izgradnju kanalizacije u Ulici Stevana Sindelića od 269.754 KM i nabavku jarbola u Parku „9. januar“ od 14.300 KM) čije je finansiranje planirano iz budžeta za 2024. godinu u narednoj godini u skladu sa članom 96. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata najvećim dijelom se odnose na izdatke za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju objekata obrazovnih i naučnih institucija (5.542.607 KM i to na rekonstrukciju JU OŠ „Nikola Tesla“ Derventa, proširenje kapaciteta JPU Trol, radovi na fasadi Doma Bosanski Dubočac), ostalih poslovnih objekata (33.346 KM), puteva (377.849 KM), mostova (1.628 KM), vanjskog osvjetljenja, trotoara i ograda (177.883 KM) i ostalih saobraćajnih objekata (716.919 KM), vodovoda i kanalizacije (41.590 KM), spomenika (18.885 KM) i sportsko rekreativnih terena, uređenja zelenih površina, parkova i trgova (5.546 KM).

Na kraju obračunskog perioda izvršeno je rezervisanje sredstava za izgradnju i pribavljanje navedenih objekata obrazovnih i naučnih institucija u ukupnom iznosu od 4.702.543 KM (za rekonstrukciju OŠ „Nikola Tesla“ Derventa od 4.589.891 KM, proširenje kapaciteta JPU „Trol“ Derventa od 99.378 KM i radove na fasadi Doma Bosanski Dubočac od 13.274 KM), saobraćajnih objekata u ukupnom iznosu od 256.333 KM (za rekonstrukciju ulica od 172.222 KM) i ostalih objekata u iznosu od 11.862 KM (za rekonstrukciju vodovoda u Ulici 1. maj).

Izdaci za nabavku postrojenja i opreme najvećim dijelom se odnose na izdatke za nabavku kancelarijske opreme (31.716 KM), komunikacione i računarske opreme (20.575 KM), grijne, rashladne i zaštitne opreme (5.744 KM), laboratorijske i medicinske opreme (201.550 KM), opreme za obrazovanje, nauku i kulturu (75.101 KM), specijalne opreme (6.880 KM), proizvodno-uslužne opreme (6.807 KM) i ostale opreme (33.164 KM). Na kraju obračunskog perioda izvršeno je rezervisanje sredstava za nabavku ostale opreme (parkomata) u iznosu od 30.420 KM čije je finansiranje planirano iz budžeta za 2024. godinu u narednoj godini.

Izdaci za biološku imovinu u potpunosti se odnose na rezervisanje sredstava za nabavku višegodišnjih ukrasnih biljaka (biljke za hortikulturno uređenje zelenih površina i parkova).

Izdaci za pribavljanje zemljišta odnose se na izdatke za kupovinu i pribavljanje zemljišta od fizičkih lica uz prethodno pribavljene saglasnosti Pravobranilaštva Republike Srpske.

Izdaci za zalihe materijala, robe, sitnog inventara, ambalaže i sl iskazani u iznosu od 392.591 KM odnose se na izdatke za zalihe medicinskog i laboratorijskog materijala (331.246 KM), materijala za obrazovanje i kulturu (2.127 KM), ostalog materijala (5.797 KM), robe u kafićima (32.690 KM), sitnog inventara (4.902 KM), auto-guma (5.631 KM), odjeće i obuće i ostalog sitnog inventara (10.197 KM).

Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova iskazani u ukupnom iznosu od 796.538 KM odnose se na izdatke za otplatu dugova (405.265 KM), otplatu dugova iz transakcija između jedinica vlasti (18.057 KM) i ostali izdaci (373.216 KM).

Izdaci za otplatu dugova odnose se na izdatke za otplatu dugoročnih kredita za finansiranje izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području opštine Derventa od Intesa Sanpaolo banka iz 2015. godine (261.286 KM) i iz 2018. godine (143.979 KM).

Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti odnose se na otplatu glavnice kredita Ministarstvu finansija Republike Srpske po Projektu hitnog oporavka od poplava (12.875 KM) i otplata glavnice kredita JZU Doma zdravlja prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (5.183 KM).

Ostali izdaci odnose se na izdatke po osnovu PDV-a (73.303 KM), ostale izdatke (3.410 KM) i ostale izdatke iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (296.503 KM).

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti odnose se na izdatke za naknade plata za porodijsko odsustvo koji se refundiraju od Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske (213.481 KM) i naknade plata za vrijeme bolovanja koji se refundiraju od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (83.023 KM).

6.1.3. Budžetski suficit/deficit

U obrascu PIB 01 iskazan je budžetski suficit u iznosu od 747.216 KM kao razlika između bruto budžetskog suficita (11.338.199 KM) i neto izdataka za nefinansijsku imovinu (10.590.983 KM).

U obrascu PIF iskazan je budžetski suficit u iznosu od 750.183 KM kao razlika između prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu (31.039.565 KM) i rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu (30.289.382 KM).

Neto izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani u negativnom iznosu od 10.602.030 KM predstavljaju razliku između primitaka u iznosu od 300.750 KM i izdataka za nefinansijsku imovinu (10.902.780 KM).

6.1.4. Neto finansiranje

Neto finansiranje iskazano je u iznosu od 314.934 KM (na fondu 01 od 1.659.934 KM i fondu 05 u negativnom iznosu od 1.345.000 KM) koje čini zbir primitaka od finansijske imovine (52.962 KM), ostalih primitaka (320.826 KM) i raspodjele suficita iz ranijih godina (2.082.684 KM) umanjen za izdatke za finansijsku imovinu (1.345.000 KM), izdatke za otplatu duga (423.322 KM) i ostale izdatke (373.216 KM).

6.1.5. Razlika u finansiranju

Razlika u finansiranju u obrascu PIB 01 iskazana je u iznosu od 2.410.117 KM, a čine je budžetski suficit (747.216 KM) i neto finansiranje (1.662.901 KM).

Razlika u finansiranju u obrascu PIF iskazana je u iznosu 1.065.117 KM i to na fondu 01 u iznosu od 2.410.117 KM i fondu 05 u negativnom iznosu od 1.345.000 KM, a čine je budžetski suficit (750.183 KM) i neto finansiranje (314.934 KM)

6.1.6. Izvještaj o izvršenju po računovodstvenim fondovima

U obrascu PIF na fondu 01 i fondu 05, nakon eliminacija, iskazani su prihodi i primici (uključujući raspodjelu suficita iz ranijih godina i neutrošena namjenska sredstva) u iznosu od 33.496.037 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 32.430.920 KM (tačka 6.1. izvještaja).

Na fondu 01 iskazana su budžetski prihodi i primici (uključujući raspodjelu suficita iz ranijih godina i neutrošena namjenska sredstva) u iznosu od 33.525.986 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 31.115.869 KM.

Na fondu 05 iskazana su budžetska sredstva (transferi od drugih jedinica vlasti) u iznosu od 3.117 KM i izdaci u iznosu od 1.348.117 KM (tačka 6.1. izvještaja).

6.2. Bilans uspjeha

Prihode i rashode iskazane u Konsolidovanom bilansu uspjeha za period 01.01-31.12.2024. godine čine budžetski prihodi i rashodi koji su iskazani u izvještajima o izvršenju budžeta (PIB 01 i PIF) i prihodi i rashodi obračunskog karaktera.

6.2.1. Prihodi

Prihodi iskazani u iznosu od 35.160.604 KM odnose se na poreske i neporeske prihode, grantove i transfere između različitih jedinica vlasti u iznosu od 30.738.815 KM (tačka 6.1.1.1. izvještaja) i prihodi obračunskog karaktera.

6.2.1.1. Prihodi obračunskog karaktera

Prihodi obračunskog karaktera iskazani u iznosu od 4.421.789 KM odnose se na prihode od realizacije zaliha (58.701 KM), prihode od ukidanja rezervisanja po osnovu obaveza (90.950 KM), finansijske prihode obračunskog karaktera (8.002 KM), prihode od usklađivanja vrijednosti imovine (124.538 KM), dobitke od prodaje imovine (157.349 KM), pomoći u naturi (62.653 KM), ostale prihode obračunskog karaktera (3.569.481 KM), prihode obračunskog karaktera evidentirane po osnovu poreskih i drugih fiskalnih propisa (-6.271 KM) i prihode obračunskog karaktera po osnovu odnosa sa drugim jedinicama vlasti (356.386 KM).

Prihodi od realizacije zaliha odnose se na realizaciju zaliha robe u Kafe „Sport“ u JU Sportski centar (42.872 KM) i Kafe „Trg“ u JU Centar za kulturu (15.829 KM).

Prihodi od ukidanja rezervisanja po osnovu obaveza odnose se na ukidanje rezervisanja po osnovu sudskih sporova (49.587 KM) i rezervisanja za lična primanja – otpremnine zaposlenih u Gradskoj upravu shodno MRS-JS 25 – Prianja zaposlenih (41.363 KM).

Prihodi uz usklađivanja vrijednosti imovine najvećim dijelom se odnose na poreske prihode prema Izvještaju iz jedinstvene evidencije o prijavljenim i uplaćenim porezima za obračunski period 01.01-31.12.2024. godine Poreske uprave Republike Srpske (93.193 KM), naplaćena sumnjiva i sporna potraživanja prema izdatim rješenjima Odjeljenja za stambeno komunalne poslove (12.312 KM) i procjenu vrijednosti licenci u Gradskoj upravi (8.800 KM).

Dobici od prodaje imovine odnose se na dobitke od prodaje po većoj prodajnoj u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost zemljišta u Gradskoj upravi (150.650 KM) i od prodaje opreme u JU Stručnoj i tehničkoj školi (6.699 KM).

Pomoći u naturi najvećim dijelom se odnose na ukidanje dugoročno rezervisanih prihoda za iznos obračunatih troškova amortizacije na donirana sredstva Hrvatsko kulturnog društva „Napredak“ Derventa kroz ulaganje u sanaciju Doma kulture (22.443 KM), donirano zemljište Gradu Derventa od fizičkih lica (13.098 KM za odricanje fizičkih lica od naknade za utvrđenu razliku vrijednosti zemljišta), prenos prava vlasništva na licencama u JU Trol od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (13.991 KM), laboratorijskog aparata, reagenasa i medicinskog materijala za JZU Dom zdravlja (8.779 KM) i dvije mašine za kabinet metalske struke u JU Stručnoj i tehničkoj školi (3.183 KM).

Ostali prihodi obračunskog karaktera najvećim dijelom se odnose na prihode po osnovu vanrednih događaja i to prenosa prava vlasništva stanova socijalnog zbrinjavanja (1.953.720 KM), školskih prostorija u Kovačevcima (88.320 KM) i zemljišta u postupku javnog izlaganja (1.605.804 KM) na Grad Derventa kao i obračun penala izvođaču radova zbog neizvođenja radova u ugovorenom roku (28.990 KM).

Prihodi obračunskog karaktera po osnovu odnosa između različitih jedinica vlasti najvećim dijelom se odnose na preuzimanje obaveze izmirenja zajma JZU Doma zdravlja prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prema Zaključku Vlade Republike Srpske od 07.03.2024. godine (150.780 KM), prenosa prava vlasništva prema Odluci Vlade Republike Srpske o prenosu prava svojine na nepokretnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/24 od 143.760 KM), prenosa vatrogasno spasilačke opreme sa Republičke uprave civilne zaštite na Grad (34.503 KM) i donacija vakcina i lijekova JZU Domu zdravlja od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (27.013 KM).

6.2.2. Rashodi

Rashodi iskazani u iznosu od 25.499.112 KM odnose se na budžetske rashode iskazane u izvještajima o izvršenju budžeta (tačka 6.1.2.1. izvještaja) i rashode obračunskog karaktera.

6.2.2.1. Rashodi obračunskog karaktera

Rashodi obračunskog karaktera iskazani u iznosu od 6.112.510 KM odnose se na nabavnu vrijednost realizovanih zaliha (373.601 KM), rashode po osnovu amortizacije (4.787.525 KM), rashodi rezervisanja po osnovu obaveza (291.244 KM), rashode od usklađivanja vrijednosti imovine (634.109 KM), gubici od prodaje imovine (10.743 KM), ostali rashodi obračunskog karaktera (3.101 KM) i rashodi obračunskog karaktera po osnovu odnosa sa drugim jedinicama vlasti (12.187 KM).

Nabavna vrijednost realizovanih zaliha odnosi se na nabavnu vrijednost utrošenog laboratorijskog i medicinskog materijala u JZU Dom zdravlja (309.000 KM), zaliha materijala u JU Stručnoj i tehničkoj školi (2.127 KM), zaliha robe u maloprodaji u Kafe „Trg“ u okviru JU Centar za kulturu (12.397 KM) i u Kafe „Sport“ u okviru JU Sportski centar (18.583 KM), zaliha sitnog inventara, auto-guma, odjeće i obuće izdatih u upotrebu u Gradskoj upravi (18.469 KM) i kod nižih budžetskih korisnika (13.025 KM).

Rashodi po osnovu amortizacije odnose se na obračunate troškove amortizacije zgrada i građevinskih objekata (4.235.221 KM), postrojenja i opreme (487.007 KM), investicione imovine (44.738 KM) i nematarijalne imovine (20.559 KM) po amortizacionim stopama

propisanim Pravilnikom o primjeni godišnjih amortizacionih stopa za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 110/16 i 113/21).

Rashodi rezervisanja po osnovu obaveza odnose se na rezervisanja za sadašnju vrijednost otpremnina prilikom odlaska u penziju na dan 31.12.2024. godine u skladu sa MRS JS 25 – Primanja zaposlenih u JZU Dom zdravlja (261.856 KM) i Gradskoj upravi (29.388 KM).

Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine odnose se na rashode od usklađivanja vrijednosti neproizvedene stalne imovine (290.043 KM), kratkoročnih plasmana (44.173 KM) i kratkoročnih potraživanja (299.893 KM).

Rashodi od usklađivanja vrijednosti neproizvedene stalne imovine odnose se na rashode obračunskog karaktera po osnovu isknjižavanja vrijednosti zemljišta za koje je godišnjim popisom utvrđeno da su uknjiženi na druge vlasnike prilikom postupaka izlaganja zemljišta prema katastarskim evidencijama u ranijem periodu.

Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti kratkoročnih potraživanja najvećim dijelom se odnose na ispravku vrijednosti kratkoročnih potraživanja starijih od godinu dana po osnovu lokalnih prihoda (169.312 KM), potraživanja od zakupa zgrade socijalnog stanovanja (4.473 KM), potraživanja za servisiranje vatrogasnih aparata (3.591 KM), potraživanja evidentiranih prema izvještajima Poreske uprave Republike Srpske (119.373 KM) i potraživanja po osnovu pružanja medicinskih usluga JZU Doma zdravlja (2.940 KM).

Gubici od prodaje imovine odnose se na gubitke prilikom prodaje zemljišta po nižoj prodajnoj vrijednosti od knjigovodstvene vrijednosti zemljišta.

Rashodi obračunskog karaktera po osnovu odnosa sa drugim jedinicama vlasti najvećim dijelom se odnosi na rashode po osnovu obračunatih negativnih kursnih razlika po dugoročnom kreditu od KfW datog JKP „Komunalac“ a.d. Derventa (11.971 KM).

6.2.3. Finansijski rezultat

U Konsolidovanom bilansu uspjeha iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 9.661.492 KM kao razlika između prihoda (35.160.604 KM) i rashoda (25.499.112 KM).

6.3. Bilans stanja

U Konsolidovanom bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine iskazana je ukupna aktiva i ukupna pasiva u neto iznosu od po 143.357.165 KM, a čine ih poslovna i vanbilansna aktiva i poslovna i vanbilansna pasiva.

6.3.1. Aktiva

Poslovna aktiva iskazana je u bruto vrijednosti od 218.873.566 KM, ispravke vrijednosti od 76.840.988 KM i neto vrijednosti od 143.032.578 KM, a čine je tekuća i stalna imovina.

6.3.1.1. Tekuća imovina

Tekuća imovina iskazana je u bruto vrijednosti od 18.553.594 KM, ispravke vrijednosti od 5.286.819 KM i neto vrijednosti od 13.266.775 KM, a čine je kratkoročna finansijska imovina i razraničenja i nefinansijska imovina u tekućim sredstvima.

Kratkoročna finansijska imovina i razgraničenja iskazani u bruto vrijednosti od 17.465.036 KM, ispravke vrijednosti od 5.245.176 KM i neto vrijednosti od 12.219.860 KM odnose se na neto vrijednost gotovine i gotovinskih ekvivalenata (4.544.247 KM), kratkoročnih plasmana (1.508.856 KM) kratkoročnih potraživanja (1.003.568 KM), kratkoročnih razgraničenja (39.631 KM) i kratkoročnu finansijsku imovinu i razgraničenja između i unutar jedinica vlasti (5.123.558 KM).

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani u iznosu od 4.544.247 KM odnose na sredstva na bankovnim računima (4.543.090 KM) i sredstva u blagajni (1.157 KM).

Kratkoročni plasmani odnose se na oročena novčana sredstva do godinu dana (1.345.000 KM) i dugoročne zajmove date javnim preduzećima (156.211 KM) i fizičkim licima (7.646 KM) koji dospijevaju na naplatu do godinu dana.

Dugoročni zajmovi dati javnim preduzećima koji dospijevaju na naplatu do godinu dana odnose se na zajmove date JP „Komunalac“ a.d. Derventa za glavnicu kredita koji dospijevaju u 2025. godini i to kod KfW za Projekat obnove obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u BiH (126.622 KM), Svjetske banke za sanaciju vodovodnog sistema (6.043 KM) i prema Sporazumu o otplati duga (44.174 KM). Opština Derventa je do 31.12.2016. godine otplatila Ministarstvu finansija Republike Srpske kredit kod KfW za Projekat obnove obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u BiH dat JP „Komunalac“ a.d. Derventa (441.735 KM), na osnovu čega je Opština sa javnim preduzećem zaključila Sporazum o otplati navedenog duga na period od 10 godina.

Dugoročni zajmovi dati fizičkim licima koji dospijevaju na naplatu do godinu dana se odnose na potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda za izmirenje odštetnih zahtjeva iz radnog odnosa.

Kratkoročna potraživanja iskazana u bruto vrijednosti od 6.203.714 KM, ispravke vrijednosti od 5.200.146 KM i neto vrijednosti od 1.003.568 KM odnose se na potraživanja po osnovu prodaje i izvršenih usluga (197.135 KM), za nenaplaćene poreze, doprinose i neporeske prihode (775.499 KM), potraživanja za poreze, doprinose i neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja, a dopijevaju na naplatu do godinu dana (2.061 KM), potraživanja po osnovu PDV-a (905 KM) i ostala kratkoročna potraživanja (27.968 KM).

Potraživanja po osnovu prodaje i izvršenih usluga (bruto vrijednost 225.999 KM, ispravka 28.864 KM i neto 197.135 KM) najvećim dijelom se odnose na potraživanja po osnovu izdavanja u zakup stanova socijalnog zbrinjavanja u Gradskoj upravi (30.721 KM), pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite JZU Doma zdravlja (149.928 KM) i pružanja usluga JU Sporstki centar (15.521 KM). Sporna potraživanja po osnovu nenaplaćenih potraživanja od prodaje i izvršenih usluga (28.864 KM) odnose se na nenaplaćena potraživanja starija od godinu dana i to najvećim dijelom u Gradskoj upravi (22.944 KM) i JZU Domu zdravlja (4.809 KM). Na kraju obračunskog perioda izvršena je korekcija vrijednosti nenaplaćenih potraživanja starijih od godinu u iznosu od 11.213 KM prema odlukama gradonačelnika i direktora javnih ustanova. U toku 2024. godine, sporna potraživanja za koja je izvršena ispravka vrijednosti u ranijem periodu, naplaćena su u ukupnom iznosu od 21.545 KM i evidentirana u korist obračunskih prihoda po osnovu usklađivanja vrijednosti kratkoročnih potraživanja.

Potraživanja za nenaplaćene poreze, doprinose i neporeske prihode iskazani su u bruto vrijednosti od 5.400.765 KM, korekcije od 4.625.266 KM i neto vrijednosti od 775.499 KM, odnose se na neto vrijednost nenaplaćenih poreskih prihoda (450.167 KM) i nenaplaćenih naknada i taksi (644.495 KM) evidentiranih prema Izvještaju iz jedinstvene evidencije o prijavljenim i uplaćenim porezima za obračunski period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine i prema Uputstvu o primjeni MRS-JS 23 – Prihodi od transakcija koje nisu transakcije razmjene (porezi i prenosi).

Ostala kratkoročna potraživanja iskazana u bruto vrijednosti od 571.632 KM, korekcije od 543.664 KM i neto vrijednosti od 27.968 KM najvećim dijelom se odnose na neto vrijednost potraživanja za naknade od šuma (27.851 KM). Sporna potraživanja ostalih kratkoročnih potraživanja odnose se na potraživanja od „Bobar banke“ a.d. Bijeljina (540.526 KM) i nenaplaćena potraživanja prema zapisnicima Poreske uprave Republike Srpske (3.138 KM).

Kratkoročna razgraničenja iskazana u iznosu od 39.631 KM odnose se na razgraničenja po osnovu neizirenih obaveza za naknade bruto plata za vrijeme roditeljskog odsustva (36.203 KM) i razgraničenja po osnovu neizmirenih obaveza za naknade plata za vrijeme bolovanja (3.428 KM) koje se refundiraju od fondova obaveznog socijalnog osiguranja.

Kratkoročna finansijska imovina i razgraničenja između i unutar jedinica vlasti odnose se na potraživanja od Fonda zdravstvenog osiguranja po osnovu refundacija za naknade plata za vrijeme bolovanja (10.611 KM), potraživanja od Fonda dječije zaštite po osnovu refundacija za naknade plata za vrijeme porodijskog bolovanja (40.122 KM), potraživanja od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske po osnovu isplata korisnicima socijalne zaštite (103.531 KM), potraživanja od Ministarstva za prosvjetu i kulturu Republike Srpske po osnovu stipendija učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja (9.602 KM), potraživanja za transfere od Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije za izgradnju puta u Vrhovima (30.000 KM), potraživanja za transfere od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za podsticaje razvoja ruralne infrastrukture (45.000 KM) i potraživanja za transfere od Vlade Republike Srpske za sanaciju OŠ „Nikola Tesla“ Derventa prema Odluci o određivanju prioriternih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2024. godini (4.762.976 KM).

Nefinansijska imovina u tekućim sredstvima iskazana u bruto vrijednosti od 1.088.558 KM, ispravke vrijednosti od 41.643 KM i neto vrijednosti od 1.046.915 KM odnosi se na zemljište namijenjeno prodaji (974.132 KM) i na zalihe medicinskog i laboratorijskog materijala u JZU Dom zdravlja (68.026 KM).

6.3.1.2. Stalna imovina

Stalna imovina iskazana je u bruto vrijednosti od 200.319.972 KM, ispravke vrijednosti od 71.554.169 KM i neto vrijednosti od 128.765.803 KM, a odnosi se na dugoročnu finansijsku imovinu i razgraničenja i nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima.

Dugoročna finansijska imovina i razgraničenja iskazana u bruto vrijednosti od 5.428.276 KM, ispravke vrijednosti od 1.262 KM i neto vrijednosti od 5.427.014 KM odnosi na akcije i učešća u kapitalu u zavisnim ili povezanim licima (2.751.034 KM) i dugoročne zajmove (2.675.980 KM).

Akcije i učešća u kapitalu čine akcije i učešće u kapitalu JKP „Komunalac“ a.d. Derventa (1.784.566 KM ili 65,0012%), JU „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa (799.419 KM) i JU Gerontološki centar Derventa (167.049 KM).

Dugoročni zajmovi odnose se na dugoročne zajmove date JP „Komunalac“ a.d. Derventa (2.475.614 KM) i dugoročne zajmove date fizičkim licima (200.366 KM).

Dugoročni zajmovi dati JP „Komunalac“ a.d. Derventa kao krajnjem korisniku kredita od KfW prema Projektu obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u BiH (2.444.194 KM) i kredita od Svjetske banke za sanaciju vodovodnog sistema u okviru Projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske (31.420 KM).

Dugoročni zajmovi dati fizičkim licima odnose na potraživanja po osnovu pravosnažnih sudskih presuda za izmirenje odštetnih zahtjeva zbog neispunjavanja ugovora o stipendiranju i ugovora o specijalizaciji u JZU Dom zdravlja.

Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima iskazana je u bruto vrijednosti od 194.891.697 KM, ispravke vrijednosti od 71.552.907 KM i neto vrijednosti od 123.338.790 KM, a odnosi se na proizvedenu stalnu imovinu, dragocjenosti, neproizvedenu stalnu imovinu i nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima u pripremi.

Proizvedena stalna imovina iskazana je u bruto vrijednosti od 154.124.812 KM, ispravke vrijednosti od 71.551.858 KM i neto vrijednosti od 82.572.954 KM, a čine je neto vrijednost zgrada i objekata (79.085.743 KM), postrojenja i opreme (2.171.332 KM), biološke imovine (69.258 KM), investicione imovine (1.191.888 KM) i nematerijalne proizvedene imovine (54.733 KM)

Zgrade i objekti odnose se neto vrijednost stambenih objekata i jedinica za posebne socijalne grupe (2.871.946 KM), poslovnih objekata i prostora (34.014.324 KM), saobraćajnih objekata (26.141.672 KM) i ostalih objekata (16.057.801 KM).

Povećanje vrijednosti stambenih objekata i jedinica za posebne socijalne grupe u toku 2024. godine u iznosu od 1.997.270 KM odnosilo se na evidenciju procijenjene vrijednosti 30 stambenih jedinica naknadno utvrđenog vlasništva Grada Derventa prema evidencijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Poslovni objekti i prostori odnose se na neto vrijednost kancelarijskih objekata i prostora (2.076.957 KM), objekte zdravstvenih i socijalnih institucija (7.090.686 KM), objekte obrazovnih i naučnih institucija (21.552.216 KM), sportsko-rekreativne objekte (1.134.642 KM), proizvodno-uslužne objekte (853.165 KM) i ostale poslovne objekte (1.306.657 KM). Povećanje vrijednosti poslovnih objekata i prostora u toku 2024. godine najvećim dijelom se odnosilo na stavljanje u funkciju objekta Vatrogasnog doma (838.105 KM), te ulaganja u garažne prostore (130.588 KM), u skladište za pelet u JPU Trol (25.997 KM), ulaganja u Dom Omeragići (23.905 KM) i u JU Stručnu i tehničku školu (19.627 KM).

Saobraćajni objekti odnose se na neto vrijednost lokalnih puteva (17.216.832 KM), mostova (325.857), vanjskog osvjetljenja, trotoara i ograda (7.190.385 KM) i vodene puteve (1.408.599 KM). Povećanje vrijednosti saobraćajnih objekata u toku 2024. godine odnosilo na izgradnju mosta u Donjem Detlaku (67.726 KM), izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva (2.194.035 KM) i redovna godišnja investiciona ulaganja u sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture na gradskim ulicama-trotoari, parkovi i javna rasvjeta (2.562.197 KM).

Ostali objekti se odnose na neto vrijednost vodovoda i kanalizacije (10.438.181 KM), komunikacionih i električnih vodova (64.034 KM), iskopa i ostalih objekata za eksploataciju nalazišta (16.072 KM), luka i brana (26.930 KM), spomenika (153.713 KM), sportsko-rekreativnih terena, parkova, trgova (5.185.572 KM) i ostalih objekata (119.484 KM). Povećanje vrijednosti ostalih objekata najvećim dijelom se odnosilo na izgradnju kanalizacione linije Svilengrad (85.529 KM), vodovod Donji Višnjik (33.825 KM), sanaciju spomenika (18.885 KM), izgradnju sportskog kompleksa FK Tekstilac (267.393 KM), izgradnju igrališta Čardak (174.845 KM), uređenje centra Kalenderovci (88.514 KM) i rekonstrukciju partizanovog igrališta (44.825 KM).

Postrojenja i oprema iskazani su u bruto vrijednosti od 8.025.151 KM, ispravke vrijednosti od 5.853.819 KM i neto vrijednosti od 2.171.332 KM, a odnose se na neto vrijednost prevoznih sredstava (235.510 KM), kancelarijske opreme, alata i inventara (87.066 KM), komunikacione opreme (161.713 KM), grejne, rashladne i zaštitne opreme (68.499 KM), medicinske opreme (885.806 KM), opreme za obrazovanje, nauku i kulturu (576.430 KM), specijalne opreme (35.335 KM), proizvodno-uslužne opreme (59.039 KM) i ostalih postrojenja i opreme (61.935 KM).

Biološka imovina odnosi se na višegodišnje ukrasne biljke (parkovske i druge biljke hortikulture za uređenje zelenih površina).

Građevinski objekti klasifikovani kao investiciona imovina odnose se na zgrade i poslovne prostore koji su dati u zakup i to stara zgrada Vatrogasnog doma (381.802 KM), zgrada Doma kulture (393.559 KM), stara zgrada opštine Derventa (102.479 KM) i školske prostorije u Kovačevićima (93.185 KM).

Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na Urbanistički plan Grada Derventa te regulacione i prostorne planove pojedinačnih dijelova Grada Derventa i planove parcelizacije.

Dragocjenosti se odnose matične knjige Grada Derventa.

Neproizvedena stalna imovina bruto vrijednosti od 38.533.031 KM, ispravke vrijednosti od 1.049 KM i neto vrijednosti od 38.531.982 KM odnosi se na zemljište (38.490.539 KM), šume (2.068.875 KM) i neto vrijednost licenci (41.442 KM).

Zemljište čini poljoprivredno zemljište (12.815.145 KM), gradsko građevinsko zemljište (23.271.874 KM) i ostalo građevinsko zemljište (334.645 KM).

Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u pripremi iskazana u vrijednosti od 2.233.213 KM odnosi se na poslovne objekte i prostore u pripremi (1.773.847 KM), saobraćajne objekte u pripremi (3.336 KM), ostale objekte u pripremi (446.154 KM) i zemljište u pripremi (9.875 KM).

Poslovni objekti i prostori u pripremi odnose se na sanaciju JU OŠ „Nikola Tesla“ (899.401 KM), proširenje kapaciteta izgradnjom novog dijela vrtića JPU Trol (808.712 KM) i izgradnju spomen sobe (65.734 KM).

Odlukom o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2024. godini, sa raspodjelom sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/24 i 15/24), Vlada Republike Srpske je obezbijedila sredstva u ukupnom iznosu od 5.272.000 KM za rekonstrukciju Osnovne škole „Nikola Tesla“ Derventa koja je uvrštena na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH kao kulturno dobro pod određenim stepenom zaštite.

Ostali objekti u pripremi najvećim dijelom se odnose na izgradnju kanalizacije u Ulici Stevana Sindelića (249.370 KM), izgradnju potisnog cjevovoda, Bilića vrelo (170.549 KM), uređenje parka kod Starog mosta (10.780 KM) i ulaganja u groblje u naselju Kuljenovci (9.875 KM).

6.3.2. Pasiva

Poslovna pasiva iskazana u iznosu od 143.032.578 KM odnosi se na obaveze i razgraničenja i vlastite izvore.

6.3.2.1. Obaveze i razgraničenja

Obaveze i razgraničenja iskazani su u iznosu od 5.816.030 KM, a čine ih kratkoročne obaveze i razgraničenja i dugoročne obaveze i razgraničenja.

Kratkoročne obaveze i razgraničenja iskazani u iznosu od 2.362.726 KM čine kratkoročne finansijske obaveze (435.096 KM), obaveze za lična primanja zaposlenih (352.033 KM), obaveze iz poslovanja (712.866 KM), obaveze za subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite (227.705 KM), kratkoročna rezervisanja i razgraničenja (485.539 KM) i kratkoročne obaveze i razgraničenja iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (149.487 KM).

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na obaveze za glavnica dijela dugoročnih zajmova koji dospijevaju na naplatu do godinu dana po kreditima od Intesa SanPaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina za finansiranje izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području Opštine Derventa iz 2015. godine (280.826 KM) i 2018. godine (154.271 KM).

Obaveze za lična primanja zaposlenih odnose se na obaveze za bruto plate zaposlenih i bruto naknade plata (336.189 KM) i obaveze za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada, otpremnina i jednokratnih pomoći (15.844 KM).

Obaveze za bruto plate zaposlenih i bruto naknade plata iskazane u iznosu od 336.189 KM odnose se na obaveze prema zaposlenim za decembar 2024. godine u JZU Dom zdravlja (334.100 KM) i jednom zaposlenom u JU Narodna biblioteka (2.089 KM).

Obaveze iz poslovanja najvećim dijelom čine obaveze za nabavku roba i usluga u zemlji (233.458 KM), nabavku stalne imovine u zemlji (440.412 KM), obaveze prema fizičkim licima u zemlji (7.958 KM), obaveze po sudskim rješenjima (18.156 KM), obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca u zemlji (3.863 KM) i obaveze po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (7.570 KM).

Obaveze za subvencije, grantove i doznake na ime socijalne zaštite iskazane od 227.705 KM čine obaveze za grantove (7.087 KM) i doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opštine i gradova (220.618 KM).

Kratkoročna rezervisanja i razgraničenja odnose se na kratkoročno razgraničene prihode (27.868 KM) i kratkoročna rezervisanja (457.671 KM).

Kratkoročno razgraničeni prihodi odnose se na ukidanje dugoročno razgraničenih prihoda po osnovu uslovne donacije od Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ Derventa kroz ulaganja u sanaciju Doma kulture vlasništvo Grada (24.503 KM) i uslovne donacije od Udruženja građana „Sion“ Kovačevci za obnovu školskih prostorija u Kovačevcima (3.365 KM) u skladu sa članom 62. stav (5) Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

Kratkoročna rezervisanja odnose se na rezervisanja po osnovu ličnih primanja i otpremnina u skladu sa MRS JS 25 – Primanja zaposlenih u JZU Dom zdravlja (261.856 KM) i Gradskoj upravi (147.033 KM) i rezervisanja po sudskim sporovima sa nepovoljnim ishodom u 2025. godini (48.782 KM). Na kraju obračunskog perioda izvršeno je ukidanje rezervisanja po osnovu sudskih sporova (41.363 KM) i po osnovu ličnih primanja-otpremnina (49.587 KM) u korist prihoda obračunskog karaktera (tačka 6.2.1.1. izvještaja).

Kratkoročne obaveze i razgraničenja iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti najvećim dijelom se odnose na obaveze za glavnice dugoročnih zajmova koji dospijevaju na naplatu do godinu dana po ugovorima između Ministarstva finansija sa KFW po Projektu obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini (126.622 KM), glavnice kredita Svjetske banke, Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) po osnovu Projekta hitnog oporavka od poplava (13.167 KM) i glavnice kredita Svjetske banke za sanaciju vodovodnog sistema u okviru Projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske (6.283 KM).

Dospjele obaveze iz 2024. godine izmirene su do roka za izradu i dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja.

Dugoročne obaveze i razgraničenja iskazani su iznosu od 3.453.304 KM, a čine ih dugoročne obaveze po zajmovima primljenim od banaka (578.527 KM), dugoročno razgraničeni prihodi (85.760 KM) i dugoročne obaveze po zajmovima od drugih jedinica vlasti (2.789.017 KM).

Dugoročne obaveze po zajmovima primljenim od banaka odnose se na obaveze po osnovu glavnice po kreditima koje dospijevaju u periodu dužem od godinu dana od Intesa SanPaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina za finansiranje izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području Opštine Derventa i to po primljenom kreditu iz 2015. godine (297.700 KM) i primljenom kreditu iz 2018. godine (280.827 KM).

Dugoročno razgraničeni prihodi odnose se na dugoročno razgraničene prihode po osnovu ulaganja u obnovu Doma kulture Derventa od strane Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u iznosu od 245.029 KM, pod uslovom korišćenja navedenog objekta bez naknade zakupa na period od 01.01.2018-31.12.2027. godine. Smanjenje dugoročno razgraničenih prihoda se vrši godišnje u iznosu od 24.503 KM u korist prihoda obračunskog karaktera.

Dugoročne obaveze po zajmovima od drugih jedinica vlasti čine obaveze po osnovu zaduženja kod KfW banke po Projektu obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini (2.444.194 KM), kod Svjetske banke za sanaciju vodovodnog sistema u okviru projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske (35.637 KM) i Svjetske banke Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) po projektu „Hitnog oporavka od poplava“ (316.866 KM).

Grad je izvršio otpis obaveza po zajmu JZU Dom zdravlja od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u korist prihoda obračunskog karaktera (150.780 KM) na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske od 07.03.2024. godine, po kome su Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske preuzeli obavezu izmirenja zajma.

Izveštaj o stanju duga i garancijama Grada Derventa na dan 31.12.2024. godine objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 26/25 u skladu sa članom 72. stav (2) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 71/12, 52/14 i 114/17).

6.3.2.2. Vlastiti izvori sredstava

Vlastiti izvori sredstava iskazani u iznosu od 136.216.548 KM odnose se na trajne izvore sredstava, rezerve, finansijski rezultat ranijih godina i finansijski rezultat tekuće godine.

Trajni izvori sredstava u Konsolidovanom bilansu stanja, nakon provedenih postupaka konsolidacije, iskazani su u iznosu od 65.437.487 KM, a odnose se na vrijednost imovine (zemljišta) koje ne podliježe amortizaciji, utvrđene ranijih godina (55.996.522 KM), vrijednost učešća u akcijama u JP „Komunalac“ a.d. Derventa (1.784.455 KM), učešća u kapitalu u JP „Derventski list i Radio Derventa“ (799.419 KM), učešća u kapitalu u JU „Gerontološki centar“ Derventa (167.049 KM) i trajnih izvora sredstava JZU Doma zdravlja u GKT Grada (6.689.931 KM).

Rezerve su iskazane u iznosu od 392.484 KM, a odnose se na rezerve po osnovu revalorizacije nefinansijske imovine na preostalu vrijednost nefinansijske imovine procijenjene i prizante po revalorizacionom modelu ranijih godina. Uvećanje revalorizacionih rezervi odnosilo se na procijenjenu vrijednost službenog vozila (40.000 KM) i klime uređaja (1.000 KM) u JU Centar za socijalni rad. Na kraju obračunskog perioda revalorizacione rezerve su umanjene po osnovu amortizacije revalorizovanih rezervi za 2024. godinu u visini razlike nastale između većeg iznosa amortizacije obračunate na revalorizovanu vrijednost i manjeg iznosa amortizacije obračunate na istorijsku vrijednost sredstva u korist finansijskog rezultata tekućeg perioda (18.965 KM) shodno članu 87. stav (6) Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

Finansijski rezultat ranijih godina iskazan u iznosu od 60.709.083 KM na kraju obračunskog perioda uvećan je za naknadno utvrđenu vrijednost zemljišta u procesu izlaganja iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 78.758 KM (tačka 6. izvještaja), a umanjen za vrijednost poreza iz ranijih godina po rješenju Poreske uprave Republike Srpske u iznosu od 3.409 KM.

Finansijski rezultat tekuće godine iskazan u iznosu od 9.677.494 KM predstavlja razliku između prihoda (35.160.604 KM) i rashoda (25.499.112 KM). Na kraju obračunskog perioda finansijski rezultat tekuće godine uvećan je za neto iznos od 16.002 KM, koji se odnosi na uvećanje za vrijednost prenosa revalorizacionih rezervi na finansijski rezultat tekuće godine u iznosu od 18.965 KM i umanje po osnovu eliminacije transakcija unutar budžetskih korisnika u iznosu od 2.965 KM.

6.3.3. Vanbilansna evidencija

Vanbilansna aktiva i vanbilansna pasiva iskazane su u iznosu od po 1.324.587 KM koje se odnose primljene mjenice od dobavljača kao instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje ugovorenih poslova.

U vanbilansnoj evidenciji nisu iskazane obaveze po osnovu datih instrumenata obezbjeđenja za primljene kredite od Intesa SanPaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina za finansiranje izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području Opštine Derventa po primljenim kreditima iz 2015. godine i iz 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.013.624 KM i kreditima zaključenim preko Ministarstva finansija Republike Srpske u ukupnom iznosu 2.942.769 KM i to sa KfW po Projektu obnove gradskih vodovoda i kanizacionih sistema u Bosni i Hercegovini (2.570.816 KM), sa Svjetskom bankom za sanaciju vodovodnog sistema u okviru projekta za rekonstrukciju i obnovu Republike Srpske (330.033 KM) i Svjetske banke – Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA) po projektu „Hitnog oporavka od poplava“ (41.920 KM).

Preporučuje se gradonačelniku da obezbijedi da se na pozicijama vanbilansne aktive i pasive vrši evidentiranje datih sredstava obezbjeđenja za primljene kredite u skladu sa članom 92. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

6.4. Bilans novčanih tokova

U Bilansu novčanih tokova Grad Derventa je iskazao novčani tok iz poslovnih aktivnosti, investicionih aktivnosti i aktivnosti finansiranja.

Pozitivan neto novčani tok iskazan u iznosu od 5.534.448 KM je rezultat priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 25.701.898 KM i odliva gotovine iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 20.167.450 KM.

Negativan novčani tok iz investicionih aktivnosti iskazan u iznosu od 9.094.812 KM je rezultat priliva gotovine iz investicionih aktivnosti u iznosu od 288.312 KM i odliva gotovine iz investicionih aktivnosti u iznosu od 9.363.124 KM.

Negativan novčani tok iz aktivnosti finansiranja iskazan u iznosu od 418.139 KM je rezultat odliva gotovine iz aktivnosti finansiranja u navedenom iznosu.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku obračunskog perioda iskazani su u iznosu od 8.502.564 KM, neto smanjenje gotovine u toku godine u iznosu od 3.958.503 KM, pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine u iznosu od 186 KM, a gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine u iznosu od 4.544.247 KM.

Bilans novčanih tokova sačinjen je u skladu sa članom 42. Pravilnika o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika i zahtjevima MRS-JS 2 – Izvještaj o novčanim tokovima, paragrafi 18, 22 i 25.

6.5. Vremenska neograničenost poslovanja

U Napomenama uz konsolidovane finansijske izvještaje objelodanjeno je da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, a u skladu sa zahtjevima MRS-JS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, paragraf 15 (c) i 38.

6.6. Potencijalna imovina i potencijalne obaveze

U Napomenama uz konsolidovane finansijske izvještaje, na osnovu Pregleda sudskih sporova za 2024. godinu objelodanjeno je da se do kraja obračunskog perioda vodilo 14 sudskih sporova ukupne vrijednosti od 168.478 KM u kojima je Grad tužena strana i dva sudska spora u vrijednosti od 24.713 KM u kojima je Grad u svojstvu tužioca. Sudske sporove protiv Grada čini 11 vlasničkih tužbi radi utvrđivanje prava vlasništva na nekretninama i tri sudska spora u predmetima za naknadu štete. U toku 2024. godine pokrenuta su dva sudska spora (vlasničke tužbe) za utvrđivanje prava vlasništva na nekretninama ukupne vrijednosti od 52.000 KM.

Pored navedenih sporova, protiv Grada se vodi i jedan vanparnični predmet iz 2009. godine radi određivanja naknade za nekretnine koje su ekspropisane od predlagača u periodu 1987. godine, tužbenog zahtjeva 1.246.869 KM, za koji je Grad po pravosnažnoj presudi isplatio iznos od 237.245 KM u 2019. godini.

Objelodanjeni sudski sporovi usaglašeni su sa Izvještajem Pravobranilaštva Republike Srpske za period 01.01-31.12.2024. godine.

Skupština Grada je donijela Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period 01.01-31.12.2024. godine („Službeni glasnik grada Derventa“ broj 11/25).

6.7. Napomene uz finansijske izvještaje

Uz konsolidovane finansijske izvještaje za period 01.01-31.12.2024. godine sačinjene su Napomene koje pružaju neophodne opšte informacije o Gradu, primijenjenim propisima za izradu godišnjeg obračuna, računovodstvenoj osnovi, primijenjenim računovodstvenim politikama, kao i dodatna pojašnjenja pojedinih pozicija u finansijskim izvještajima u skladu sa zahtjevima MRS-JS 1 – Presentacija finansijskih izvještaja i odredbama člana 46. Pravilnika o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika.

Revizijski tim

Zorana Todorović, s.r.

Miroslav Karać, s.r.